

## XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA GIREDI 1

Nkunguhato wa Dyondzo wa Rixaka lowu Pfluxetiweke 2021

### SWILETELO SWA MATIRHISELO YA KHARIKHULAMU LEYI TLHAVIKETIWEKE YA TINDZIMI EKA XIYIMO XA MASUNGULO:

Xiya leswi landzelaka:

1. Kharikhulamu yi tlhaviketiwile ku kongomisa minongoti xidzi na vuswikoti.
2. Hinkwabyo vuswikoti byi andlariwile eka nkarhi lowu nyikiweke.
3. Vundzeni byi hangalasiwile hi mavhiki.
4. Mavhiki ma3 layo sungula eka Giredi 1 ma fanele ku kongomisiwa eka phurogiremu ya ku ti lulamisela ku tiyisisa leswaku vadyondzi hinkwavo va lulamerile ku dyondza ka ximfumo.
5. Yin'wana minongoti ya Giredi R yi katsiwile eka mavhiki layo sungula ku tiyisisa leswaku minongoti leyi faneleke yi hlulukisiwile.
6. Swa fanela leswaku ku va na nkatsakanyo lowu tiyeke exikarhi ka tidyondzo, ngopfu ngopfu Ririmi na Vuswikoti bya swa Vutomi eka mavhiki ma3 layo sungula ku tiyisisa leswaku vonelo ra vuswikoti byi hlulukisiwile.
7. Tinhloko mhaka eka Ririmi ti katsakanyiwile, na Migingiriko ya Siku na siku a yi vekeriwanga nkarhi lowu kongomisiweke kambe yi tirhisiwa eka siku hinkwaro.
8. Ku hlaya ku fanele ku landzelela leswi landzelaka: **Nkarhi wa Ku hlaya na Ku tsala lowu kongomisiweke (XIPHOKHAMA)**. Switsundzuxo leswi swi katsiwile tanihi leswi swi tikombaka ku ri na ku hambana loku tsongo ka leswaku swi hlamusela yini hi nkarhi lowu Kongomisiweke wa Ku hlaya na Ku tsala eka XIPHOKHAMA.
  - Nkarhi lowu kongomisiweke wa Ku hlaya na Ku tsala i nkarhi lowu katsakanyiwile lowu tiyisisiweke (kwalomu ka awara yin'we) laha Ku hlaya swin'we na Ku tsala swin'we swi humelelaka eka 15 wa timinete leto sungula. Endzhaku, kumbe na swona swi hlanganisiwile eka vuswikoti lebyi dyondziweke eka maendlelo ya Ku hlaya swin'we/ Ku tsala swin'we, ntirho wa rito na xivulwa wa endliwa (xik. mimpfumawulo). Leswi swi teka kwalomu ka khume wa timinete.
  - Endzhaku, Ku hlaya hi Ntlawa Lowu Leteriweke ka endliwa, na vadyondzi va vekiwe hi mintlawe ya vuswikoti byo hlaya.
  - Hi nkarhi lowu kongomisiweke wo Hlaya na Ku tsala, masungulo ya vekerwa ku va na vutlhari bya vuswikoti lebyi lavekaka eka ku hlaya hi vambirhi mbirhi, ku hlaya wexe na ku tsala wexe loku welaka EHANDLE ka nkarhi lowu kongomisiweke wa ku Hlaya na Ku tsala.
  - Vuswikoti xidzi na vutivi byo suka eka tindhawa tin'wana to hambana ku seketela leswi naswona a swi ti yimeli hi swoxe.
9. Masiku hinkwawo loko ku endliwa ntirho wa ntlawa, mpfhuka lowu faneleke wu fanela ku landzeleriwa.
10. Vadyondzisi va fanela ku tshama va vulavurisana na vadyondzisi va mintlawe (tigiredi) leti hundzeke (loko swi koteka) leswaku ku nga vi na mavangwa lama tumbuluxiweke exikarhi ka ku cincana ka tigiredi.

## **SWILETELO SWA MAKAMBELELO: MAKAMBELELO YA KU ANDLALELA/ MAKAMBELELO YA MALULAMELO**

- Swi fanele ku endliwa eka mavhiki ya 2 na 3 yo tlhelela exikolweni. Pfumelela vadyondzi ku tshamiseka etitlilasini ta vona letintshwa ku nga si sungula makambeleso man'wana na man'wana.
- Migingiriko yo Andlalela a yi fanelanga ku tiyimela hi yoxe kambe yi fanele ku katsiwa na maendlelo yo dyondzisa no dyondza.
- Swi fanela ku endliwa hi nkamafundza hi xitalo hi ku xiyisisa na hi swa nomo.
- Migingiriko ya makambeleso yi ta kongomisa eka nongoti wa giredi ya le ndzhaku.
- Xikongomelo xa migingiriko yi ta hlamusela levhele ya vadyondzi ku letela maendlelo ya ku dyondzisa na ku dyondza ku yisa emahlweni.
- Mudyondzisi a nga hlanganisa vuswikoti bya makambeleso laha swi kotekaka.
- Vuswikoti hinkwabyo byi katsiwile swi nga khataleki leswaku byi dyondzisiwile hi 2020. Vadyondzisi va nga tirhisa mavonelo ya vona loko va nga lavi ku kambela vuswikoti hinkwabyo.

## **MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI**

- Makambeleso ya humelela nkarhi na nkarhi eka Xiyimo xa Masungulo.
- Makambeleso ya nga humelela ntsena eka minongoti leyi dyondzisiweke.
- Abridged Section 4 yi fanele ku tirhisiwa eka makambeleso hinkwawo.

**2021 Nkunguhato wo Dyondzisa wa Lembe na Lembe –Kotara 1: DYONDZO: XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA Giredi 1**

Nhlokomhaka ya XIPHOKHAMA	KU YINGISELA NA KU VULAVULA						
	Nkarhi wa mpimohansi: 45 wa timinete (3 x 15 wa timinete)			Nkarhi wa mpimohenhla: Awara yi 1 (4 x 15 wa timinete)			
Kotara 1 45 wa masiku	Vhiki 1 (3 wa masiku)	Vhiki 2	Vhiki 3	Vhiki 4 na Vhiki 5	Vhiki 6 na Vhiki 7	Vhiki 8 na Vhiki 9 (4 wa masiku)	Vhiki 10 (3 wa masiku)
<b>Minongoti Xidzi, Vutshila na Minkoka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U lemuka na ku hlamusela ku fana na ku hambana ka swilo</li> <li>U fananisa swilo leswi fambaka swin'we na ku, na ku yelanisa swilo leswi hambanaka</li> <li>U yimbelela tinsimu na ku encenyeta hi vutitshembi</li> <li>U hlaya switlhokovetselo na swinsin'wana na ku engetela miencenyeto hi vutitshembi</li> <li>U vulavula hi swifaniso eka tiphositara, tichati ta minkongomelo, tibuku</li> <li>U yingisela swiletelo swo olova (mintoloveloy tllasi) na ku endla leswi a lerisiweke</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U yingisela swiletelo swo olova (mintoloveloy tllasi) na ku endla leswi a lerisiweke</li> <li>U yingisela handle ka ku nghenelelana, u komba ku xixima eka xivulavuri</li> <li>U yingisela switori na ku komba ntwisiso hi ku hlamula swivutiso leswi nga na vuxaka na xitori</li> <li>U longoloxa swifaniso leswi nga na vuxaka na xitori</li> <li>U ntlawahata swilo ku ya hi swihlawulekis i swa yena</li> <li>U yingisela swiphiso na ku nyika swintshunxo</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b> <b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vulavula hi mintokoto ya yena</li> <li>U hlamula swivutiso swo fana na swivutiso leswi nga na vuxaka na vuxokoxoko bya yena</li> <li>U yimbelela tinsimu na ku encenyeta</li> <li>U yingisela swiletelo swo olova (mintoloveloy tllasi) na ku endla leswi a lerisiweke</li> <li>U hlawula vuxokoxoko byo hlawuleka ku suka eka nhlamuselo ya swa nomo</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U yingisela handle ko kavanyeta</li> <li>U vulavula hi mintokoto ya yena</li> <li>U yimbelela tinsimu na ku encenyeta</li> <li>U yingisela swiletelo swo olova (mintoloveloy tllasi) na ku endla leswi a lerisiweke</li> <li>U yingisela switori, swinsin'wana, switlhokovetselo na tinsimu hi ku tsakela, na ku encenyeta xiphemu xa xitori, risimu kumbe xinsin'wana</li> <li>U hlamusela minchumu ku ya hi sayizi ya muhlovo, xivumbeko, mpimo hi ku tirhisa ntivo marito lama faneleke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U yingisela handle ko kavanyeta</li> <li>U vulavula hi mintokoto ya yena</li> <li>U yimbelela tinsimu na ku encenyeta</li> <li>U hlamusela minchumu ku ya hi sayizi ya muhlovo, xivumbeko, mpimo hi ku tirhisa ntivo marito lama faneleke</li> <li>U vulavula hi swifaniso eka tiphositara, tichati ta minkongomelo, tibuku</li> <li>U landzelerisa swifaniso swa xitori hi ku tlhela a xirungula hi ku landzelerisa miehleketo ya yena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U yingisela handle ko kavanyeta</li> <li>U vulavula hi mintokoto ya yena</li> <li>U yimbelela tinsimu na ku encenyeta</li> <li>U hlamusela minchumu ku ya hi sayizi ya muhlovo, xivumbeko, mpimo hi ku tirhisa ntivo marito lama faneleke</li> <li>U teka xiave eka mimbhurisano, va nyiketana ku vulavula hi ku xixima van'wana eka ntlawa</li> </ul>	<p><b>MPFUXETO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U yingisela handle ko kavanyeta</li> <li>U vulavula hi mintokoto ya yena</li> <li>U yimbelela tinsimu na ku encenyeta</li> <li>U xaxameta swifaniso swa xitori ku rungula hungu hi ku rungula nakambe nongonoko wa miehleketo</li> </ul>

Nhlokomhaka ya XIPHOKHAMA	<p style="text-align: center;"><b>MIMPFUMAWULO</b></p> <p style="text-align: center;">(Nkarhi wa mpimohansi 5 x 15 wa timinete hi vhiki; Nkarhi wa mpimohenhla 5 x 15 wa timinete hi vhiki)</p> <p style="text-align: center;"><i>Dyondzisa 1 -2 wa mimpfumawulo yintshwa vhiki rin'wana na rin'wana</i></p>						
Kotara 1 45 wa masiku	Vhiki 1 (3 wa masiku)	Vhiki 2	Vhiki 3	Vhiki 4 na Vhiki 5	Vhiki 6 na Vhiki 7	Vhiki 8 na Vhiki 9 (4 wa masiku)	Vhiki 10 (3 wa masiku)
<p><b>Minongoti Xidzi, Vutshila na Minkoka</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U ava swiphemu swa swivulwa swa nomo hi rito rin'we rin'we xik. u phokotela eka rito rin'wana na rin'wana eka xivulwa</li> <li>U ava marito ya mapeletwanany ingi ma va mapeletwana xik. n'wa-na-wa-ma-ma</li> <li>U lemuka mimpfumawulo eku sunguleni ka marito man'wana</li> <li><b>Makambelelo ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U lemuka marito lama nga na ncino eka swinsin'wana leswi tivekaka na tinsimu</li> <li>U lemuka na ku vula maletere man'wana ya tialifabete ku fana na maletere lama nga le ka vito ra yena</li> <li>U sungula ku lemuka leswaku marito ya vumbiwa hi mimpfumawulo ku fana na ma/letere eku sunguleni ka vito ra yena n'wini.</li> <li><b>Makambelelo ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U kombisa matwariselo yo hambana exikarhi ka mimpfumawulo yo sungula ya marito</li> <li>U teka xiave eka migingiriko ya swa nomo yo lemukisa mimpfumawulo eka tlilasi hinkwayo</li> <li>U kombisa vuxaka exikarhi ka letere na mpfumawulo wa maletere man'wana lama fambaka ma ri woxe</li> <li><b>Makambelelo ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U teka xiave eka migingiriko ya swa nomo yo lemukisa mimpfumawulo eka tlilasi hinkwayo</li> <li>U kombisa vuxaka exikarhi ka letere na mpfumawulo wa maletere man'wana lama fambaka ma ri woxe</li> <li>U lemuka na ku vula maletere man'wana ya tialifabete ku fana na maletere lama nga le ka vito ra yena</li> <li>U sungula ku vumba marito yo koma hi ku tirhisa mimpfumawulo leyi dyondziweke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U teka xiave eka migingiriko ya swa nomo yo lemukisa mimpfumawulo eka tlilasi hinkwayo</li> <li>U kombisa vuxaka exikarhi ka letere na mpfumawulo wa maletere man'wana lama fambaka ma ri woxe</li> <li>U lemuka na ku vula maletere man'wana ya tialifabete ku fana na maletere lama nga le ka vito ra yena:</li> <li>U sungula ku vumba marito yo koma hi ku tirhisa mimpfumawulo leyi dyondziweke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U teka xiave eka migingiriko ya swa nomo yo lemukisa mimpfumawulo eka tlilasi hinkwayo</li> <li>U kombisa vuxaka exikarhi ka letere na mpfumawulo wa maletere man'wana lama fambaka ma ri woxe</li> <li>U lemuka na ku vula maletere man'wana ya tialifabete ku fana na maletere lama nga le ka vito ra yena: switwari swi2 na kwalomu ka switatisi swa 6</li> <li>U sungula ku aka marito yo koma hi ku tirhisa mimpfumawulo leyi dyondziweke</li> <li>U sungula ku hlanganisa leswaku a vumba marito xik. rh, rhu-ma, rhu-nga</li> </ul>	<p><b>MPFUXETO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U lemuka na ku vula maletere man'wana ya tialifabete :switwari swi2 na switatisi leswi nga riki hansi ka 6</li> <li>U sungula ku aka marito yo koma hi ku tirhisa mimpfumawulo leyi dyondziweke</li> <li>U sungula ku hlanganisa leswaku a vumba marito xik. rh, rhu-ma, rhu-nga</li> </ul>

Nhlokomhaka ya XIPHOKHAMA		<p style="text-align: center;"><b>KU HLAYA</b></p> <p style="text-align: center;"><i>I swa nkoka ku hlaya poyinti ya 8 eka swiletelo eka pheji yo sungula.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ku hlaya swin'we: Nkarhi wa mpimohansi: 3 x 15 wa timinete hi vhiki; Nkarhi wa mpimohenhla: 5x 15 wa timinete hi vhiki</b></p>						
Kotara 1 45 wa masiku		Vhiki 1 (3 wa masiku)	Vhiki 2	Vhiki 3	Vhiki 4 na Vhiki 5	Vhiki 6 na Vhiki 7	Vhiki 8 na Vhiki 9 (4 wa masiku)	Vhiki 10 (3 wa masiku)
<b>Minongoti i Xidzi, Vutshila na Minkoka</b>	<b>Ku hlaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlamusela swifaniso ku hlanganisa mavonelo</li> <li>U encenyeta xitori, risimu, xinsin'wana</li> <li>U hlaya tibuku ta swifaniso</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U sungula ku hlaya marito ya ntolovelo etlilasini (tilebulu)</li> <li>'U 'hlaya' switshuriwa swa yena n'wini swo fana na swivulwa leswi tsariweke hi mudyondzisi</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hambanisa swifaniso eka leswi kandziyisiwe ke</li> <li>U kombisa vuxaka exikarhi ka letere na mpfumawulo wa maletere man'wana lama fambaka ma ri woxe</li> <li>U tsundzuka vuxokoxoko na ku vula mongo</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<p><b>Vuswikoti bya ku hlaya ko sungula byi dyondzisiwa hi nkarhi wa Ku Hlaya swin'we na hi Ku Hlaya hi Ntlawa loku Leteriwaka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U khoma buku hi ndlela leyi amukelekaka na ku pfula tipheji hi mfanelo</li> <li>U tirhisa swifaniso ku kumbetela leswi xitori xi vulavulaka hi swona: u hlaya tibuku ta swifaniso</li> <li>U nyika na nhlamuselo ya swifaniso ku ti vumbela xitori xa yena n'wini, hi leswaku, u 'hlaya' swifaniso</li> <li>U hlengeleta na ku hlaya tilogo na marito man'wana eka mbangu lama kandziyisiweke</li> <li>U lemuka vito ra yena n'wini na mavito ya kwalomu ka khume wa vanghana</li> <li>U hlaya tilebulu na tinhlamuselo etlilasini</li> <li>U kanerisana hi makhomelo na mahlayiselo ya buku</li> <li>U yingisela na ku kanerisana hi switori na switshuriwa swin'wana swo hlayela ehenhla</li> <li>U ndlandlamuxa masungulo ya minongoti ya leswi kandziyisiweke ku katsa:</li> <li>Nongoti wa buku - khavhara, emahlweni, endzhaku, nhlokomhaka</li> <li>Nongoti wa xitshuriwa - rito, marito yo fana, rito, mavito ya maletere, mavito yo yelana</li> <li>Matlhelo: U sungula ku hlaya emahlweni, u hetelela emakumu, u hlaya ku suka eximatsini ku ya exineneni na le henhla ku ya ehansi eka pheji, yo sungula, ya makumu, marito ya le xikarhi kumbe maletere kumbe xiyimo eka pheji</li> <li>Mahikahatelo: letere lerikulu, letere leritsongo, hiko, hefemulo, mfungho wa xivutiso</li> </ul>			
<b>Minongoti Xidzi, Vutshila na Minkoka</b>	<b>Ku hlaya swin'we</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku letikulu kumbe xitshuriwa lexi kurisiweke tanihi tlilasi hinkwayo na mudyondzisi</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku letikulu kumbe xitshuriwa lexi kurisiweke tanihi tlilasi hinkwayo na mudyondzisi</li> <li>Nkongomiso wu le ka minongoti ya swo tsariwa</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku letikulu kumbe xitshuriwa lexi kurisiweke tanihi tlilasi hinkwayo na mudyondzisi</li> <li>U tirhisa khavhara ya buku na mimpfapfarh uto eka xitshuriwa hinkwaxo ku kumbetela leswi nga endzeni ka xitori</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku letikulu kumbe xitshuriwa lexi kurisiweke tanihi tlilasi hinkwayo na mudyondzisi</li> <li>U kongomisa eka swihlawulekisi swa xitshuriwa</li> <li>U kongomisa eka ntwisiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku letikulu kumbe xitshuriwa lexi kurisiweke tanihi tlilasi hinkwayo na mudyondzisi</li> <li>Kongomisa eka tipatironi ta Ririmi</li> <li>Kongomisa eka ntwisiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku letikulu kumbe xitshuriwa lexi kurisiweke tanihi tlilasi hinkwayo na mudyondzisi</li> <li>Kongomisa eka ntivomimpfumawulo na maqhinga yo kombisa rito</li> <li>Kongomisa eka ntwisiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku letikulu kumbe xitshuriwa lexi kurisiweke tanihi tlilasi hinkwayo na mudyondzisi</li> <li>Kongomisa eka ntwisiso</li> </ul>

Nhlokomhaka ya XIPHOKHAMA		<p style="text-align: center;"><b>KU HLAYA</b></p> <p style="text-align: center;">Ntlawa lowu leteriwaka: 2 x 15 wa timinete 5 wa masiku (mintlawa yi2 siku rin'wana na rin'wana)</p> <p style="text-align: center;">Ku hlaya yexe/ hi vambirhi mbirhi: 2x hi vhiki</p>						
Kotara 1 45 wa masiku		Vhiki 1 (3 wa masiku)	Vhiki 2	Vhiki 3	Vhiki 4 na Vhiki 5	Vhiki 6 na Vhiki 7	Vhiki 8 na Vhiki 9 (4 wa masiku)	Vhiki 10 (3 wa masiku)
Minongoti Xidzi, Vutshila na Minkoka	Ku hlaya hi Ntlawa loku Leteriw aka	<ul style="list-style-type: none"> <li>U khoma buku hi ndlela leyi amukelekaka na ku pfula tipheji hi mfanelo</li> <li>U lemuka vito ra yena n'wini</li> <li>U burisana hi makhomelo na mahlayisel o ya buku</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U sungula ku aka ntivomarito wa marito ya ntolovelo</li> <li>U sungula ku lemuka leswaku marito ya vumbiwa hi mimpfumawulo tanihi ma/letere ro sungula vito ra vona vini.</li> <li>U ndlandlamuxa masungulo ya minongoti leyi kandziyisiweke</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matlhelo xik. u sungula ku hlaya emahlweni, u hlaya ku suka eximatsini ku ya exineneni swi fambisa sweswo</li> <li>U sungula ku aka ntivomarito wa marito ya ntolovelo</li> <li>U tirhisa swifaniso ku vumba xitori xa yena n'wini, hi leswaku u 'hlaya' xifaniso</li> <li>U xakahata mimpfumawulo na maletere na marito</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlayela ehenhla ku suka ebukwini ya yena eka ntlawa lowu hlayaka hi ku leteriwa wu rhangeriwile hi mudyondzisi, hi leswaku, ntlawa hinkwawo wu hlaya xitori xo fana</li> <li>U sungula ku aka ntivomarito wa marito ya ntolovelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlayela ehenhla ku suka ebukwini ya yena eka ntlawa lowu hlayaka hi ku leteriwa wu rhangeriwile hi mudyondzisi, hi leswaku, ntlawa hinkwawo wu hlaya xitori xo fana</li> <li>U sungula ku aka ntivomarito wa marito ya ntolovelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlayela ehenhla ku suka ebukwini ya yena eka ntlawa lowu hlayaka hi ku leteriwa wu rhangeriwile hi mudyondzisi, hi leswaku, ntlawa hinkwawo wu hlaya xitori xo fana</li> <li>U sungula ku aka ntivomarito wa marito ya ntolovelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlayela ehenhla ku suka ebukwini ya yena eka ntlawa lowu hlayaka hi ku leteriwa wu rhangeriwile hi mudyondzisi, hi leswaku, ntlawa hinkwawo wu hlaya xitori xo fana</li> <li>U sungula ku aka ntivomarito wa marito ya ntolovelo</li> </ul>
	Ku hlaya ka munhu un'we	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku ta swifaniso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku a ri yexe ku tiphina, u phendla tipheji hi mfanelo na ku komba ku xixima eka tibuku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku a ri yexe ku tiphina, u phendla tipheji hi mfanelo na ku komba ku xixima eka tibuku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku a ri yexe ku tiphina, u phendla tipheji hi mfanelo na ku komba ku xixima eka tibuku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku a ri yexe ku tiphina, u phendla tipheji hi mfanelo na ku komba ku xixima eka tibuku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku a ri yexe ku tiphina, u phendla tipheji hi mfanelo na ku komba ku xixima eka tibuku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U hlaya tibuku a ri yexe ku tiphina, u phendla tipheji hi mfanelo na ku komba ku xixima eka tibuku</li> </ul>

Nhlokomhaka ya XIPHOKHAMA	<p style="text-align: center;"><b>KU TSALA</b> 2 x 15 wa timinete hi vhiki Ku akela eka, na ku hlanganganisa na, Ku hlaya swin'we, mimbhurisano na mintokoto</p>						
Kotara 1 45 wa masiku	Vhiki 1 (3 wa masiku)	Vhiki 2	Vhiki 3	Vhiki 4 na Vhiki 5	Vhiki 6 na Vhiki 7	Vhiki 8 na Vhiki 9 (4 wa masiku)	Vhiki 10 (3 wa masiku)
<b>Minongoti Xidzi, Vutshila na Minkoka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dirowa swifaniso ku hlamusela hungu ro karhi tanihi mintokoto ya yena</li> <li>U ntlawahata swifaniso marito lawa ya yelanaka</li> <li>U kopunula maletere na tinomboro ku suka eka mbangu wa le tlilasi loko va 'tsala'</li> <li><b>Makambeleo ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dirowa swifaniso ku hlamusela hungu ro karhi tanihi mintokoto ya yena</li> <li>U kopunula na ku tsala vito ra yena n'wini</li> <li>U kopunula swivulwa swo koma leswi tsariweke hi mudyondzisi</li> <li><b>Makambeleo ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dirowa swifaniso ku hlamusela hungu ro karhi tanihi mintokoto ya yena</li> <li>U kopunula na ku tsala vito ra yena n'wini</li> <li>U kopunula swivulwa swo koma leswi tsariweke hi mudyondzisi</li> <li><b>Makambeleo ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U kopunula na ku tsala vito ra yena n'wini, marito yo koma na swivulwa ku suka eka tilebulu, tiphositara, exitsalelweni</li> <li>U kopunula xivulwa xin'we xa mahungu ku suka exitsalelweni hi mfanelo</li> <li>U hoxa xandla eku tsaleni swin'we xitori xa tlilasi lexi rhekhodiweke hi mudyondzisi ku tumbuluxa switshuriwa swintshwa leswi nga ta hlayiwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U kopunula xivulwa xin'we xa mahungu ku suka exitsalelweni hi mfanelo</li> <li>U hoxa xandla eku tsaleni swin'we xitori xa tlilasi lexi rhekhodiweke hi mudyondzisi ku tumbuluxa switshuriwa swintshwa leswi nga ta hlayiwa</li> <li>U dirowa xifaniso ku hlamusela hungu</li> <li>U tsala nhlamuselo ya xifaniso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U kopunula xivulwa xin'we xa mahungu ku suka exitsalelweni hi mfanelo</li> <li>U hoxa xandla eku tsaleni swin'we xitori xa tlilasi lexi rhekhodiweke hi mudyondzisi ku tumbuluxa switshuriwa swintshwa leswi nga ta hlayiwa</li> <li>U sungula ku hlamusela leswi tsariweke hi swifaniso, maletere, tinomboro, marito na swivulwa swo olova</li> </ul>	<b>MPFUXETO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>U kopunula xivulwa xin'we xa mahungu ku suka exitsalelweni hi mfanelo</li> <li>U hoxa xandla eku tsaleni swin'we xitori xa tlilasi lexi rhekhodiweke hi mudyondzisi ku tumbuluxa switshuriwa swintshwa leswi nga ta hlayiwa</li> </ul>

Kotara 1 45 wa masiku	Vhiki 1 (3 wa masiku)	Vhiki 2	Vhiki 3	Vhiki 4 na Vhiki 5	Vhiki 6 na Vhiki 7	Vhiki 8 na Vhiki 9 (4 wa masiku)	Vhiki 10 (3 wa masiku)
<b>NHLOKOMHAKA YA XIPHOKHAMA</b>							
<b>NTIVONTSALO</b>							
<b>4 x 15 wa timinete hi vhiki</b>							
<b>Minongoti Xidzi, Vutshila na Minkoka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tlanga swinsin'wana leswi katsaka mfambiso wa tintiho</li> <li>U tlanga ku qhavulela hi tibinibege na tibolo letikulu</li> <li>U landzelerisa rimba ra xifaniso, tipatironi na vito laha ku nga kombisiwa ndhawu yo sungula na tlhelo leri a faneleke ku fambisa voko kona ri nga kombisiwa</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vumba maletere hi miri hi vambirhi mbirhi kumbe hi yexe</li> <li>U vumba maletere hi ku tirhisa ku penda hi tintiho, tiburachi to penda, tikhirayoni ta mhula</li> <li>U khoma tikhirayoni hi mfanelo na ku kombisa voko leri a tsakelaka ku ri tsala hi rona</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dirowa hi tikhirayoni ta mhula</li> <li>U ndlandlamuxa a vutivi bya matlhelo</li> <li>U endla swivumbeko swa maletere na minchumu hi ku tirhisa pulasitini kumbe hi vumba byo tlangisa</li> <li>U kandziyisa ehenhla na ku kopunula vito ra yena n'wini</li> <li><b>Makambeleso ya malulamelo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U titoloveta ku khoma na ku tirhisa tikhirayoni na penisele</li> <li>U ndlandlamuxa vuswikoti byo tirhisa mavoko na mahlo ku penda, ku handzula phepha, ku tsema na migingiriko yo kandziyisa leswi tsariweke</li> <li>U dirowa tipatironi: ehansi na le henhla</li> <li>U vumba maletere lamatsongo hi mfanelo</li> <li><b>Yelanisa ku fambelana ka ku dyondzisa maletere lamatsongo na nongonoko wo dyondzisa ntivomimpfumawulo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U ndlandlamuxa vuswikoti byo tirhisa mavoko na mahlo ku penda, ku handzula phepha, ku tsema na migingiriko yo kandziyisa leswi tsariweke</li> <li>U dirowa tipatironi: tipatironi ta vuhenhla</li> <li>U kandziyisa ehenhla na ku kopunula vito ra yena n'wini</li> <li>U vumba maletere lamatsongo hi mfanelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U ndlandlamuxa vuswikoti byo tirhisa mavoko na mahlo ku penda, ku handzula phepha, ku tsema na migingiriko yo kandziyisa leswi tsariweke</li> <li>U dirowa tipatironi: tipatironi to nava hi ku andlaleka</li> <li>U vumba maletere lamatsongo hi mfanelo</li> <li>U kopunula na ku tsala vito ra yena, marito yo koma na swivulwa ku suka eka tilebulu, tipositara, exitsalelweni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U ndlandlamuxa vuswikoti byo tirhisa mavoko na mahlo ku penda, ku handzula phepha, ku tsema na migingiriko yo kandziyisa leswi tsariweke</li> <li>U dirowa tipatironi</li> <li>U vumba maletere lamatsongo hi mfanelo</li> </ul>



<b>Vutivi bya swilaveko swo sungula</b>	Minongoti xidzi ya Giredi R, vutivi na minkoka	
<b>Switirhisiwa (ku nga ri tibuku) ku pfuneta ku dyondza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nongonoko wo hlaya</li> <li>• Makhadi ya swikombakomba</li> <li>• Tibuku to tirhela ta DBE</li> <li>• Tibuku Letikulu</li> <li>• Swifaniso</li> <li>• Tiphositara</li> </ul>	
<b>Makambeleo o ya Madyondzeo</b>	<b>MAKAMBELELO YA MALULAMELO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migingiriko yi fanele ku xiyisisiwa na ku kamberiwa hi nkarhi wa migingiriko ya dyondzo ya siku na siku eka Tindzimi.</li> <li>• Vuswikoti byin'wana na byin'wana a byi endleriwanga ku va nghingiriko wa makambeleo kambe wu fanele wu ri wo tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi ku kombisa vuswikoti lebyi hi swa nomo na hi swo endliwa.</li> </ul>
<b>MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI</b>	<b>KOTARA 1 MAKAMBELELO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migingiriko yi fanele ku xiyisisiwa na ku kamberiwa hi nkarhi wa migingiriko ya dyondzo ya siku na siku eka Tindzimi.</li> <li>• Vuswikoti byin'wana na byin'wana a byi endleriwanga ku va nghingiriko wa makambeleo kambe wu fanele wu ri wo tiyisisa leswaku vadyondzi va nyikiwa nkarhi ku kombisa vuswikoti lebyi hi swa nomo na hi swo voniwa na swo tsariwa.</li> <li>• Makambeleo ma nga humelela ntsena loko minongoti yi dyondzisiwile na vadyondzi va kumile nkarhi wo ringana wo titoloveta.</li> <li>• Makambeleo ya migingiriko ya swa nomo yi fanele ku katsakanyiwa na Swikili swa Vutomi na Matematiki laha swi faneleke.</li> <li>• Makambeleo i maendlelo lama kunguhatiweke lama nga yimiki ya ku hlengeleta, ku rhekhoda, ku hlamusela, ku tirhisa na ku tivisa hi mahungu mayelana na ku ya emahlweni ka n'wana na ku humelela eka ku ndlandlamuxa vutivi, vuswikoti na matikhomelo.</li> <li>• I swa nkoka ku xiya leswaku ntirho wun'wana na wun'wana wa makambeleo a wu fanelanga wu langutiwa tanihi xiendlo xo famba xoxe kumbe xikambelwana, kambe yi fanele yi landzela swileriso swa milawu ya makambeleo yo yisa emahlweni minkarhi hinkwayo.</li> </ul> <p><b>KU YINGISELA NA KU VULAVULA</b> U rungula swiphemu swa nkoka swa xitori xa ntolovelo lexi nga runguriwa kumbe ku hlayiwa</p> <p><b>NTIVOMPFUMAWULO</b> <b>Swa nomo na Swo tsariwa:</b> U kombisa vuxaka bya mpfumawulo wa letere leri fambaka ri ri roxe (switwari na switatisi) (Nkarhi lowu ringanyetiweke wa ku hlaya: Nkongomiso wa sexini ya Ntivomimpfumawulo)</p> <p><b>KU HLAYA</b> <b>Swa nomo:</b> Ku Hlaya hi ntlawu loku Leteriwaka Ku hlayela ehenhla ku suka eka buku ya yena n'wini na mudyondzisi na loko a ri yexe (ndzemuko wa marito, ku hlayela ku kuma nhlamuselo) <b>(Nkarhi lowu kongomisiweke eka Ku hlaya)</b> <b>Swa nomo:</b> U kumbetela leswi nga le ka xitori hi ku tirhisa swifaniso; U hlaya tibuku ta swifaniso <b>Vuswikoti bya twisiso:</b> U longoloxa swiendleko swi3 hi nongonoko lowu faneleke (Nkarhi lowu kongomisiweke eka Ku hlaya)</p> <p><b>KU TSALA</b> Udirowa swifaniso ku hlamusela hungu xik. ntokoto wa yena U kopunula tinhlamuselo na swivulwa U hoxa xandla eka ku nyika miehleketo eka xitori xa tlilasi</p> <p><b>NTIVONTSALO</b> U tsala maletere lamatsongo hi mfanelo</p>

